

Na osnovu čl. 75 i 76 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 145/21), čl. 8 i 10 Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Sl. list CG“ br. 09/11) i člana 17 stav 2 alineja 9 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore („Sl. list CG“ br. 21/20)

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE – Podgorica, kojeg zastupa direktor dr Vuk Kadić, (u daljem tekstu: Fond)

i

PZU Dnevna bolnica za oftalmologiju „OFTALENS DR KOTUROVIĆ“ Podgorica, koju zastupa Zoran Koturović, (u daljem tekstu: davalac zdravstvenih usluga)

zaključuju

U G O V O R

O PRUŽANJU SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE, DIJAGNOSTIČKE I BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ DJELATNOSTI OFTALMOLOGIJE

Član 1

Ovim ugovorom uređuju se prava i obaveze između Fonda i davaoca zdravstvenih usluga u pružanju specijalističko-konsultativne, dijagnostičke i bolničke zdravstvene zaštite iz oblasti oftalmologije (u daljem tekstu: zdravstvene usluge), i to:

- specijalističko-konsultativne i dijagnostičke usluge, za gravitaciono područje opština Podgorica (Tuzi i Golubovci), Danilovgrad i Kolašin i
- bolničke zdravstvene zaštite, za gravitaciono područje Crne Gore,

osiguranim licima Fonda obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem (u daljem tekstu: osigurana lica).

Osigurana lica u smislu ovog ugovora su lica kojima je u skladu sa zakonom utvrđen status osiguranog lica i kojima je izdata zdravstvena knjižica ili druga odgovarajuća isprava kojom se potvrđuje status osiguranog lica.

Član 2

Osigurano lice ostvaruje zdravstvene usluge iz člana 1 stav 1 alineja 1 ovog ugovora kod davaoca zdravstvenih usluga, na osnovu uputa izabranog doktora, dok zdravstvene usluge iz člana 1 stav 1 alineja 2 ovog ugovora ostvaruje na osnovu uputa izabranog doktora, a po predlogu konzilijuma oftalmologa Kliničkog centra Crne Gore.

Osigurano lice je obavezno da uz uput iz stava 1 ovog člana, davaocu zdravstvenih usluga stavi na uvid zdravstvenu knjižicu i/ili ličnu kartu kojom se vrši identifikacija osiguranog lica.

Član 3

Ugovorne strane su saglasne da se međusobna prava i obaveze po ovom ugovoru uređuju saglasno važećim propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite.

Član 4

Davalac zdravstvenih usluga će osiguranim licima pružati:

- usluge iz člana 1 stav 1 alineja 1 ovog ugovora, i to:

- Prvi pregled - oftalmolog,
- Ponovni (kontrolni) pregled - oftalmolog,
- Određivanje i propisivanje naočara za odrasle,
- OCT (optička koherentna tomografija),
- KVP (perimetrija-statičko određivanje centralnog vidnog polja) i
- Ultrazvuk u oftalmologiji (A - scan i B - scan).

- usluge iz člana 1 stav 1 alineja 2 ovog ugovora - operacije oka, koje obuhvataju kompletну uslugu pruženog operativnog programa sa prvim specijalističkim pregledom i prvim kontrolnim pregledom nakon operacije, i to:

- Vitrektomija,
- Vitrektomija sa kataraktom,
- Evakuacija silikonskog ulja,
- Zamjena silikonskog ulja,
- Operacija ablacji mrežnjače i
- Vadenje plombe sa plastikom konjunktive.

Član 5

Davalac zdravstvenih usluga je dužan da pruža preglede shodno Programu zdravstvene zaštite u Crnoj Gori i Uredbi o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Član 6

Davalac zdravstvenih usluga je u obavezi da vodi evidenciju o pruženim zdravstvenim uslugama na propisanim obrascima, saglasno Zakonu o zbirkama podataka u oblasti zdravstva i dostavlja ih Institutu za javno zdravlje.

Član 7

U pružanju zdravstvenih usluga iz člana 4 ovog ugovora, davalac zdravstvenih usluga je obavezan da:

- organizuje efikasno pružanje zdravstvenih usluga, u skladu sa utvrđenim protokolima i medicinskom doktrinom,
- osiguranom licu pruži zdravstvenu uslugu iz člana 1 stav 1 alineja 1 ovog ugovora u roku ne dužem od 20 dana od dana javljanja osiguranog lica davaocu zdravstvenih usluga,

- osiguranom licu pruži zdravstvenu uslugu iz člana 1 stav 1 alineja 2 ovog ugovora u roku ne dužem od 10 dana od dana javljanja osiguranog lica davaocu zdravstvenih usluga,
- u protokol pruženih usluga upiše dijagnozu oboljenja, zdravstvenu uslugu koja je pružena, datum pružanja, kao i predloge iz člana 8 ovog ugovora,
- od osiguranog lica naplati učešće u troškovima zdravstvene zaštite saglasno Zakonu i opštem aktu o učešću osiguranika u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite i izda priznanicu o naplaćenoj participaciji,
- vodi evidencije o svim indikatorima saglasno čl. 9 i 11 Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga.

Član 8

Ukoliko postoje medicinski opravdani razlozi, davalac zdravstvenih usluga može na izvještaju ljekara specijaliste da predloži osiguranom licu:

- ostvarivanje drugih specijalističkih ili bolničkih usluga;
- propisivanje ljekova sa Liste ljekova;
- odobravanje privremene spriječenosti za rad.

Davalac zdravstvenih usluga može na propisanom obrascu, da predloži osiguranom licu odgovarajuće medicinsko-tehničko pomagalo.

Član 9

Davalac zdravstvenih usluga je obavezan da:

- organizuje radno vrijeme od najmanje 40 časova nedeljno, u skladu sa posebnim propisom,
- vidno istakne natpis o radnom vremenu zdravstvene ustanove i broj telefona, posredstvom kojeg osigurana lica mogu da kontaktiraju i zakazuju preglede,
- u slučaju privremene spriječenosti i drugog odsustva sa rada doktora specijaliste, obezbijedi odgovarajuću zamjenu i o tome obavijesti Fond.

Davalac usluga je dužan da o svakoj promjeni uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti (promjena lokacije specijalističke ambulante, kadra i sl.) obavijesti Ministarstvo zdravlja, u skladu sa zakonom, te nakon dobijanja rješenja Ministarstva zdravlja obavijesti Fond.

Član 10

Davalac zdravstvenih usluga je u obavezi da izvrši prilagođavanje svog informacionog sistema u skladu sa specifikacijom i softverskim kontrolama na WebService-u razvijenom u Fondu, ili da koristi namjensku aplikaciju koju obezbeđuje Fond i time obezbijedi nesmetanu elektronsku razmjenu podataka sa Integralnim zdravstvenim informacionim sistemom.

Troškovi održavanja softvera koji obezbeđuje Fond padaju na teret davaoca zdravstvenih usluga, a o mjesecnom iznosu troškova održavanja, početku njihove primjene i svim eventualnim izmjenama Fond je u obavezi da obavijesti davaoca zdravstvenih usluga.

Član 11

Fond će vršiti plaćanje pruženih zdravstvenih usluga iz člana 4 ovog ugovora, na osnovu cijena utvrđenih Cjenovnikom specijalističko-konsultativnih, dijagnostičkih i bolničkih

zdravstvenih usluga koje pružaju zdravstvene ustanove van Zdravstvene mreže (u daljem tekstu: Cjenovnik Fonda), koji čini sastavni dio ugovora.

Ako u toku ugovornog perioda dođe do promjene cijena iz Cjenovnika Fonda iz stava 1 ovog člana, neće se vršiti izmjene i dopune ugovora, već će Fond o novoutvrđenim cijenama i početku njihove primjene obavijestiti davaoca zdravstvenih usluga.

Član 12

Za pružene zdravstvene usluge osiguranim licima davalac zdravstvenih usluga će jednom mjesечно ispostavljati elektronske i papirne fakture, za svaki osnov osiguranja, nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda. Sastavni dio fakturna je uput izabranog doktora, predlog konzilijuma oftalmologa Kliničkog centra Crne Gore i ostala medicinsko finansijska dokumentacija o pruženim zdravstvenim uslugama.

Prilog fakturi iz stava 1 ovog člana su izvještaji o pruženim zdravstvenim uslugama, koji su dostupni putem elektronske razmjene podataka i ne dostavljaju se Fondu u štampanoj formi.

Davalac zdravstvenih usluga je u obavezi da fakturisani iznos troškova na ime pruženih usluga osiguranim licima Fonda, umanji za iznos naplaćenog učešća osiguranog lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite (participacija).

Član 13

Davalac zdravstvenih usluga dužan je za usluge pružene osiguranim licima koji ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu po međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju ispostavlja pojedinačne fakture po osiguranom licu nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda prema mjestu prijave osiguranika na zdravstveno osiguranje.

Član 14

Fakture iz člana 12 stav 1 se dostavljaju do 10-og u mjesecu, za usluge pružene u prethodnom mjesecu, na osnovu stvarnog broja izvršenih usluga i cijena iz Cjenovnika Fonda.

Troškovi održavanja softvera na mjesecnom nivou iz člana 10 stav 2 ovog ugovora, iskazuju se kao odbitna stavka na fakturi za pružene usluge, koju će davalac usluga ispostavljati Fondu.

Fond će vršiti plaćanje na osnovu ispostavljenih mjesecnih faktura za pružene zdravstvene usluge u roku od 30 dana od dana fakturisanja.

Član 15

Usklađivanje i obračun obaveza između Fonda i davaoca zdravstvenih usluga će se vršiti za period za koji se ugovor zaključuje na osnovu:

- obima pruženih i fakturisanih usluga po ugovoru;
- ocjene i ispunjenosti indikatora prema obimu pruženih usluga;
- izvršenih plaćanja po ovom ugovoru;
- izvještaja o kontroli izvršavanja ugovorenih obaveza.

Po isteku poslovne godine utvrđuje se godišnji obračun za tu godinu.

Član 16

Fond vrši redovne i vanredne kontrole izvršenja ugovornih obaveza davaoca usluga, u skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku, sadržaju i mjerama kontrole davaoca zdravstvenih usluga.

Član 17

Kontrolu izvršenja ugovornih obaveza po ovom ugovoru vrši službeno lice Fonda po ovlašćenju direktora, u skladu sa opštim aktom kojim se uređuje način i postupak kontrole davalaca zdravstvenih usluga.

Davalac zdravstvenih usluga je dužan da ovlašćenom licu Fonda omogući obavljanje kontrole, stavi na uvid medicinsko-finansijsku i ostalu dokumentaciju koja je predmet kontrole.

Prilikom kontrole izvršavanja ugovornih obaveza davaoca usluga posebno će se voditi računa o ostvarivanju prava osiguranih lica.

Član 18

Ugovorne strane su saglasne da postupanje davaoca zdravstvenih usluga suprotno odredbama zakona, međunarodnih ugovora, posebnih propisa i opštih akata Fonda i ovog ugovora koje onemogućava ili otežava ostvarivanje prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz obavezognog zdravstvenog osiguranja predstavlja povredu ugovorenih obaveza.

Ugovorne strane su saglasne da davalac zdravstvenih usluga ne postupa saglasno preuzetim obavezama iz ovog ugovora o sprovođenju ugovorene zdravstvene zaštite ako:

- ne pruža ugovorene zdravstvene usluge,
- ne organizuje rad na način da omogući ostvarivanje ugovorenih zdravstvenih usluga pod jednakim uslovima svim osiguranim licima;
- pogrešno evidentira zdravstvene usluge,
- evidentira zdravstvenu uslugu koju nije pružio,
- naplaćuje osiguranim licima ugovorenu zdravstvenu uslugu,
- ispostavlja fakture Fondu za ugovorene zdravstvene usluge za koje se medicinskom kontrolom utvrđi da je davalac nije pružio ili je pružio djelimično,
- ne ispunjava obavezu u pogledu radnog vremena utvrđenog u članu 9 ovog ugovora i
- u sprovođenju ugovornih obaveza preduzima radnje koje su u bilo kom dijelu suprotne zakonskim odredbama, posebnim propisima, međunarodnim ugovorima, opštim aktima Fonda i ugovornim odredbama.

Davalac zdravstvenih usluga ne vrši povredu ugovorenih obaveza ukoliko su nastupile okolnosti koje su van njegovog uticaja i nadležnosti, odnosno na koje davalac usluga ne može da utiče.

Član 19

Ako prilikom kontrole Fond utvrđi nepravilnosti, a u zavisnosti od nastalih štetnih posledica po Fond i osigurana lica, izreći će jednu ili više od sljedećih mjera:

- pisani opomenu;
- zahtjev za knjižno odobrenje;
- otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku;
- obustavljanje prenosa finansijskih sredstava dok davalac zdravstvenih usluga ne otkloni utvrđene nepravilnosti;
- umanjenje iznosa sredstava davaocu zdravstvenih usluga za dio obaveza koje nije

- izvršio;
- umanjenje za 10-30% pripadajućeg mjesecnog iznosa sredstava iskazanog u fakturi;
- raskid ugovora i naknada štete.

Član 20

U slučaju spora u vezi sa izvršenjem ovog ugovora, može se imenovati arbitraža, sastavljena od dva predstavnika Fonda, i po jednog predstavnika davaoca zdravstvenih usluga, Ljekarske komore i Ministarstva zdravlja.

Postupak pred arbitražom je hitan, odluka se donosi u roku od 30 dana od dana imenovanja arbitraže, većinom glasova članova arbitraže u skladu sa zakonom.

Dok traje postupak pred arbitražom, rokovi za pokretanje sudskog postupka miruju.

Odluka arbitraže je obavezujuća za strane u sporu.

Strana u sporu nezadovoljna odlukom arbitraže može pokrenuti sudski postupak, koji ne zadržava izvršenje odluke arbitraže.

Član 21

Fond ima pravo raskinuti, odnosno izmijeniti ovaj ugovor prije isteka roka na koji je zaključen, ako davalac zdravstvenih usluga ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, odnosno ako bi dalje ispunjavanje odredbi ovog ugovora izazvalo štetne posljedice po osigurana lica Fonda i Fond.

Davalac zdravstvenih usluga može raskinuti ovaj ugovor ukoliko druga strana ne ispunjava svoje ugovorne obaveze.

Ugovor se može raskinuti ukoliko dodje do promjene propisa koji definišu obavljanje zdravstvene zaštite koja je predmet ovog ugovora.

Ugovorne strane su u obavezi da o namjeri raskida ugovora, odmah pisano obavijeste drugu stranu.

Ugovor će biti raskinut u roku od 30 dana od dana utvrđivanja okolnosti iz st. 1 i 2 ovog člana koje su dovele do raskida ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da će se ugovor raskinuti u roku od 30 dana i u slučaju kada je arbitraža utvrdila postojanje okolnosti iz st. 1 i 2 ovog člana.

Član 22

Osnovni podaci o ugovoru dati su u Prilogu 1 i čine sastavni dio ugovora.

Davalac zdravstvenih usluga dužan je da u roku od 8 dana obavijesti Fond, u slučaju promjene podataka iz Priloga 1.

Član 23

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno.

Ukoliko ugovorne strane nastali spor ne mogu riješiti sporazumno ili putem arbitraže, nadležan je sud u Podgorici.

Član 24


Ovaj ugovor se zaključuje za period od 20.04.2023. do 19.04.2025. godine.

Izmjene i dopune odredbi ovog ugovora urediće se aneksom ugovora.

Član 25

Ugovor je sačinjen u četiri (4) primjerka istovjetnog teksta, od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po dva (2).

Z A D A V A O C A - Z D R A V S T E N I H U S L U G A



Podaci o ugovoru

Prilog 1

Podaci	Opis / Naziv
Šifra organizacione jedinice FZZO-a	90 Centrala Fonda
Adresa Fonda	Vaka Đurovića bb
E-mail FZZO	ugovori@rfzcg.co.me
Šifra aktivnosti zdravstvene zaštite (FZZO)	Specijalističko-konsultativna, dijagnostička i bolnička zdravstvena zaštita iz oblasti oftalmologije
Naziv davaoca zdravstvenih usluga	PZU Dnevna bolnica za oftalmologiju "OFTALENS DR KOTUROVIĆ" Podgorica
Odgovorno lice davaoca zdravstvenih usluga	Zoran Koturović
Ime i prezime ljekara	dr Zoran Koturović, dr Živko Nikolić
Ime i prezime medicinske sestre/tehničara	Dragana Novosel, Jelena Radonjić, Dragana Manojlović-Kovačević
Radno vrijeme davaoca zdravstvenih usluga	od 09 do 21 h
E – mail davaoca zdravstvenih usluga	<u>kotur@t-com.me</u>
Adresa davaoca zdravstvenih usluga	Stara varoš, Blok VII, Podgorica
Kontakt telefon	067/855-909
PIB davaoca zdravstvenih usluga	02437708
Žiro račun	510-9838-14
Javni poziv za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2023/24 godini sa davaocima usluga koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova	Objavljen 07.03.2023 godine
Odluka o izboru davaoca zdravstvenih usluga	Odluka Upravnog odbora Fonda, broj 01-4296 od 20.04.2023. godine
Vrsta dokumenta	Ugovor
Datum početka važenja ugovora	20.04.2023. godine
Datum isteka ugovora	19.04.2025. godine
Obračunski model	Usluga